

# Interest rates

Niadtong petsa 16 sa Mayo 2024, gipabilin sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang *target reverse repurchase rate* sa 6.5%.

6.5%

Kini makatabang nga magpabiling duol sa *inflation target* sa BSP ang paglantaw sa mga katawhan kabahin sa umaabot nga *inflation*. Makatabang usab kini nga mapa-ubsan ang epekto sa mga hulga sa kalig-on sa presyo sa mga palaliton.

# *Risk-adjusted nga inflation forecast*



Gumikan sa pagkonsiderar sa mga hulga sa presyo sa mga palaliton, gipakunhuran sa BSP ang *inflation forecast* ngadto sa 3.8% gikan sa 3.9%, kini gi-anunsyo niadtong Pebrero 2024 Monetary Policy Report.

Para sa tuig 2025, napanglantawan nga mahimong 3.7% ang *inflation*.




BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

# Mga hulga sa presyo

Mga hulga nga gi-konsiderar sa BSP alang sa *forecast* sa tuig 2024:



mas taas nga  
pamasahe ug *toll*  
*fees*



mas taas nga  
singil sa kuryenti



mas taas nga  
presyo sa  
pagkaon



mas taas nga  
kalibutanong  
presyo sa lana

Mga hulga nga gi-konsiderar sa BSP alang sa *forecast* sa tuig 2025:



·mas taas nga  
kalibutanong  
presyo sa lana



pag-ubos sa  
balor sa peso  
batok sa dolyar



BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

# Inflation expectations



Gi-monitor sa BSP ang *inflation expectations* sa pribado nga sektor tungod kay maka-apekto kini sa ilang kalihokan sa pagkonsumo.

Ania ang pinakaulahing *inflation expectations* sa mga ekonomista gikan sa pribadong sektor kumpara sa *forecast* niadtong Pebrero:

**2024**

**3.8%**

from **4.0%**

**2025**

**3.5%**

unchanged

**2026**

**3.5%**

from **3.4%**

Ang *inflation expectations* sa mga ekonomista gikan sa pribadong sektor nahisulod sa *target* sa gobyerno nga 2.0%-4.0%.

20 ang respondents sa BSP survey ng mga external forecasters noong May 2024, base sa mga isinumite mula 9 hanggang 15 May 2024.



# Panglantaw sa ekonomiya

## 2024

Ang ekonomiya nagpabiling malambo-on bisan pa sa mga negatibong panghitabo sa gawas sa nasud

**LIG-ON**

## 2025

Mas paspas nga paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang pagkusog sa kalibutanong ekonomiya makadasig sa pagsaka sa *exports* sa nasud.

**KUSGAN**



# Monetary policy



Gipabilin sa BSP ang *monetary policy* hangtod nga maseguro nga ang *inflation* dili mulapas sa target.

Bisan pa, ang BSP andam sa pag-*adjust* sa *monetary policy* kung gikinahanglan para magpabiling lig-on ang presyo sa mga palaliton ug ekonomiya.

